

## **PREDLOG**

### **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU**

#### **Član 1**

U Zakonu o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13, 111/22, 15/25 i 140/25) u članu 3 stav 1 tačka 10 riječi: „informacione tehnologije“ zamjenjuju se riječima: „informacione i komunikacione tehnologije (u daljem tekstu: IKT)“.

#### **Član 2**

U članu 9 stav 1 poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:  
„9a) kanal za iniciranje plaćanja je svaka metoda, uređaj ili postupak putem kojeg platilac dostavlja pružaocu platnih usluga nalog za plaćanje za izvršavanje kreditnog transfera, uključujući internet bankarstvo, aplikaciju mobilnog bankarstva, bankomat ili na bilo koji drugi način u prostorijama pružaoca platnih usluga;“.

Poslije tačke 20 dodaje se nova tačka, koja glasi:  
„20a) instant kreditni transfer je kreditni transfer koji se izvršava odmah, 24 sata dnevno svakog kalendarskog dana;“.

#### **Član 3**

U članu 23 stav 4 mijenja se i glasi:  
„(4) Pružalac platnih usluga može okvirnim ugovorom da ugovori sa korisnikom platnih usluga svoje pravo na raskid okvirnog ugovora zaključenog na neodređeno vrijeme, uz otkazni rok od najmanje dva mjeseca, pri čemu raskid ugovora mora biti dat na način iz člana 20 stav 1 ovog zakona.“

#### **Član 4**

U članu 56a na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „nezavisno od pravila za upravljanje IKT rizicima u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna operativna otpornost finansijskog sektora.“

#### **Član 5**

U članu 56b stav 1 poslije riječi: „pružaoci platnih usluga“ dodaju se riječi: „iz člana 4 stav 1 tačka 6 ovog zakona“.

U stavu 4 riječ „utvrđuje“ zamjenjuje se riječima: „može utvrditi“, a poslije riječi: „pružaoci platnih usluga“ dodaju se riječi: „iz stava 1 ovog člana“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:  
„(5) Na značajni operativni ili sigurnosni incident kod pružaoca platnih usluga iz člana 4 stav 1 tačka 5 ovog zakona, shodno se primjenjuju st. 2 i 3 ovog člana.“

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

## **Član 6**

Poslije člana 56f dodaje se novo poglavlje i 18 novih članova koji glase:

### **„IIIa. PRAVILA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT KREDITNIH TRANSFERA I PROVJERU PRIMAoca PLAĆANJA**

#### **a) Instant kreditni transferi**

##### **Izvršavanje instant kreditnih transfera**

##### **Član 56g**

- (1) Pružaoci platnih usluga koji svojim korisnicima platnih usluga pružaju platnu uslugu izvršavanja kreditnih transfera, dužni su da pružaju i platnu uslugu izvršavanja instant kreditnih transfera i da računi za plaćanje koji su dostupni za kreditne transfere budu dostupni i za instant kreditne transfere 24 sata dnevno svakog kalendarskog dana.
- (2) Momenat prijema naloga za plaćanje za instant kreditni transfer je momenat kada pružalac platnih usluga platioca primi taj nalog, bez obzira na sat ili kalendarski dan.
- (3) Ako platilac i njegov pružalac platnih usluga ugovore da se nalog za plaćanje za instant kreditni transfer izvršava u određeno vrijeme, određenog dana ili u trenutku kada je platilac stavio na raspolaganje pružaocu platnih usluga potrebna novčana sredstva momentom prijema naloga za plaćanje za instant kreditni transfer smatra se to ugovoreno vrijeme, bez obzira na sat ili kalendarski dan.
- (4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, momenat prijema naloga za plaćanje za instant kreditni transfer u sljedećim slučajevima je:
  - 1) za nalog za plaćanje za instant kreditni transfer koji nije iniciran u elektronskom obliku, momenat kada je pružalac platnih usluga platioca unio informacije o nalogu za plaćanje u svoj sistem, pri čemu je dužan da te informacije unese što je prije moguće po dostavljanju naloga za plaćanje od strane platioca;
  - 2) za pojedinačni nalog za plaćanje za instant kreditni transfer, koji je dio paketa naloga iz člana 56i ovog zakona, kada konverziju tog paketa naloga u pojedinačne platne transakcije sprovodi pružalac platnih usluga platioca, momenat kada je pružalac platnih usluga platioca izdvojio iz paketa naloga tu platnu transakciju, pri čemu je pružalac platnih usluga platioca dužan da započne konverziju paketa naloga odmah nakon što mu platilac dostavi taj paket naloga i da što prije izvrši konverziju tog paketa naloga;
  - 3) za nalog za plaćanje za instant kreditni transfer sa računa za plaćanje koji nije u eurima, momenat u kojem je iznos platne transakcije konvertovan u euro, pri čemu je dužan da konverziju valute izvrši odmah nakon što mu platilac dostavi nalog za plaćanje za instant kreditni transfer.
- (5) Pružalac platnih usluga dužan je da omogući iniciranje naloga za plaćanje za instant kreditni transfer putem svih kanala za iniciranje plaćanja putem kojih omogućava iniciranje naloga za plaćanje drugih kreditnih transfera.
- (6) Pružalac platnih usluga platioca dužan je da, odmah nakon momenta prijema naloga za plaćanje za instant kreditni transfer, provjeri ispunjenost svih uslova potrebnih za obradu platne transakcije i raspoloživost potrebnih novčanih

sredstava, rezerviše iznos platne transakcije na računu platioca ili zaduži taj račun za iznos platne transakcije i odmah pošalje platnu transakciju pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja.

- (7) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da, u roku od deset sekundi od momenta prijema naloga za plaćanje za instant kreditni transfer od strane pružaoca platnih usluga platioca, na računu za plaćanje primaoca plaćanja stavi na raspolaganje iznos platne transakcije u valuti tog računa i da pružaocu platnih usluga platioca potvrdi da je platna transakcija izvršena.
- (8) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da obezbijedi da je datum valute odobrenja računa za plaćanje primaoca plaćanja jednak datumu na koji je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja iznos platne transakcije odobrio na račun za plaćanje primaoca plaćanja.
- (9) Pružalac platnih usluga platioca dužan je da, odmah nakon prijema potvrde o izvršenoj platnoj transakciji iz stava 7 ovog člana ili ako ne primi tu potvrdu u roku od deset sekundi od momenta prijema naloga za plaćanje za instant kreditni transfer, bez naknade obavijesti platioca i, kada je primjenjivo, pružaoca usluge iniciranja plaćanja, o tome da li je iznos platne transakcije stavljen na raspolaganje na račun za plaćanje primaoca plaćanja.
- (10) Ako pružalac platnih usluga platioca, u roku iz stava 7 ovog člana, ne primi potvrdu od pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja da su novčana sredstva stavljena na raspolaganje na račun za plaćanje primaoca plaćanja, dužan je da odmah vrati račun za plaćanje platioca u stanje u kojem bi taj račun bio da ta transakcija nije izvršena.

### **Ograničenja za instant kreditne transfere**

#### **Član 56h**

- (1) Pružalac platnih usluga dužan je da na zahtjev korisnika platnih usluga, obezbijedi mogućnost određivanja maksimalnog iznosa koji se može poslati instant kreditnim transferom.
- (2) Korisnik platnih usluga ima pravo da odredi maksimalni iznos iz stava 1 ovog člana po danu ili po transakciji.
- (3) Pružalac platnih usluga dužan je da omogući korisniku platnih usluga da izmijeni maksimalni iznos iz stava 1 ovog člana u bilo kojem trenutku prije iniciranja naloga za plaćanje za instant kreditni transfer.
- (4) Ako nalog za plaćanje korisnika platnih usluga za instant kreditni transfer prelazi maksimalni iznos ili dovodi do prekoračenja maksimalnog iznosa iz stava 1 ovog člana, pružalac platnih usluga platioca će odbiti izvršavanje naloga za plaćanje za instant kreditni transfer, o čemu obavještava platioca i informiše kako da izmijeni maksimalni iznos.
- (5) Centralna banka može posebnim propisom bliže urediti pružanje usluge primanja i slanja instant kreditnih transfera svojim korisnicima platnih usluga.

### **Instant kreditni transferi u okviru paketa naloga**

#### **Član 56i**

- (1) Pružalac platnih usluga koji korisnicima platnih usluga omogućava dostavljanje više naloga za plaćanje u okviru paketa naloga za plaćanje, dužan je da to omogući

i za instant kreditne transfere.

- (2) Pružalac platnih usluga ne smije da ograniči broj naloga za plaćanje za instant kreditne transfere koji se mogu dostaviti u okviru paketa naloga za plaćanje, niže od ograničenja broja naloga u okviru paketa drugih kreditnih transfera.

## **b) Provjera primaoca plaćanja**

### **Obaveza provjere primaoca plaćanja**

#### **Član 56j**

- (1) Pružalac platnih usluga platioca dužan je da platiocu omogući uslugu provjere primaoca plaćanja kojem platilac namjerava da pošalje kreditni transfer.
- (2) Pružalac platnih usluga platioca dužan je da uslugu iz stava 1 ovog člana pruži odmah nakon što platilac dostavi relevantne informacije o primaocu plaćanja, a prije nego što platiocu ponudi mogućnost autorizacije tog kreditnog transfera, nezavisno od kanala za iniciranje plaćanja.
- (3) Pružaoci platnih usluga dužni su da obezbijede da usluga provjere primaoca plaćanja, odnosno usluga iniciranja plaćanja ne sprečava platioca da autorizuje kreditni transfer.

### **Kriterijumi za pružanje usluge provjere primaoca plaćanja**

#### **Član 56k**

Pružalac platnih usluga dužan je da obezbijedi da usluga provjere primaoca plaćanja ispunjava kriterijume iz čl. 56l do 56š ovog zakona.

### **Provjera podudarnosti podataka**

#### **Član 56l**

- (1) Ako je platilac u nalogu za plaćanje za kreditni transfer unio jedinstvenu identifikacionu oznaku računa za plaćanje (u daljem tekstu: IBAN) i ime primaoca plaćanja, pružalac platnih usluga platioca dužan je da obezbijedi uslugu provjere podudaranja IBAN-a sa imenom primaoca plaćanja.
- (2) Na zahtjev pružaoca platnih usluga platioca, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da provjeri da li se podudaraju IBAN i ime primaoca plaćanja koje je dostavio platilac.
- (3) Ako se podaci iz stava 2 ovog člana ne podudaraju, pružalac platnih usluga platioca dužan je da, na osnovu informacija koje je dostavio pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, o tome obavijesti platioca i informiše ga da bi autorizacija tog kreditnog transfera mogla dovesti do prenosa novčanih sredstava na račun za plaćanje koji ne glasi na primaoca plaćanja kojeg je naveo platilac.
- (4) Ako se ime primaoca plaćanja koje je dostavio platilac i IBAN gotovo podudaraju, pružalac platnih usluga platioca dužan je da platiocu navede ime primaoca plaćanja povezano sa IBAN-om koji je dostavio platilac.

### **Upotreba drugih podataka za provjeru podudarnosti**

#### **Član 56lj**

- (1) Ako primalac plaćanja nije potrošač, a pružalac platnih usluga platioca pruža kanal

za iniciranje plaćanja koji platiocu omogućava da inicira nalog za plaćanje uz navođenje IBAN-a i podatka koji nije ime primaoca plaćanja, ali kojim je primaoca plaćanja moguće nedvosmisleno identifikovati (registracioni, poreski, odnosno drugi primjenljivi broj) i ako pružalac platnih usluga primaoca plaćanja raspolaže tim podatkom, taj pružalac platnih usluga će, na zahtjev pružaoca platnih usluga platioca, izvršiti provjeru podudarnosti IBAN-a i podatka koji je naveo platilac.

- (2) Ako se podaci iz stava 1 ovog člana ne podudaraju pružalac platnih usluga platioca će, na osnovu informacija pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja, o tome obavijestiti platioca.

### **Račun za plaćanje u ime više primalaca plaćanja**

#### **Član 56m**

- (1) Ako račun za plaćanje identifikovan pomoću IBAN-a koji je dostavio platilac, vodi pružalac platnih usluga u ime više primalaca plaćanja, dodatne informacije koje omogućavaju nedvosmisleno identifikaciju primaoca plaćanja, pružaocu platnih usluga platioca može pružiti platilac.
- (2) Pružalac platnih usluga koji vodi račun za plaćanje u ime više primalaca plaćanja ili, kada je primjenjivo, pružalac platnih usluga koji drži račun za plaćanje, dužan je da pružaocu platnih usluga platioca, na zahtjev, potvrdi da li se primalac plaćanja, kojeg je naveo platilac, nalazi među primaocima plaćanja u čije ime se vodi odnosno drži taj račun.
- (3) Pružalac platnih usluga platioca dužan je da obavijesti platioca ukoliko se primalac plaćanja kojeg je naveo platilac ne nalazi među primaocima plaćanja u čije se ime vodi taj račun za plaćanje.

### **Provjera primaoca plaćanja bez jedinstvene identifikacione oznake računa**

#### **Član 56n**

- (1) Ukoliko pružalac platnih usluga obezbjeđuje kanal za iniciranje plaćanja koji ne zahtijeva da platilac unese IBAN i ime primaoca plaćanja, dužan je da omogući da primalac plaćanja, kojem platilac namjerava da pošalje kreditni transfer, bude ispravno identifikovan.
- (2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, pružalac platnih usluga dužan je da obavijesti platioca na način koji platiocu omogućava da potvrdi primaoca plaćanja prije autorizacije kreditnog transfera.

### **Provjera primaoca plaćanja preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja**

#### **Član 56nj**

Ako IBAN ili ime primaoca plaćanja navodi pružalac usluge iniciranja plaćanja, a ne platilac, taj pružalac usluge iniciranja plaćanja dužan je da obezbijedi da su informacije o primaocu plaćanja ispravne.

### **Interne procedure**

#### **Član 56o**

Pružaoци platnih usluga dužni su da, u svrhu provjere iz čl. 56n i 56nj ovog zakona uspostave i održavaju robusne interne procedure kako bi obezbijedili tačnost informacija

o primaocima plaćanja.

### **Nalog za plaćanje u papirnoj formi**

#### **Član 56p**

Kod naloga za plaćanje u papirnoj formi, pružalac platnih usluga platioca dužan je da uslugu provjere primaoca plaćanja pruži u vrijeme prijema naloga za plaćanje, osim ako platilac u tom trenutku nije prisutan.

### **Isključenje usluge provjere primaoca plaćanja**

#### **Član 56r**

- (1) Pružaoci platnih usluga dužni su da omoguće korisnicima platnih usluga, koji nijesu potrošači, da odustanu od korišćenja usluge provjere primaoca plaćanja kada podnose više naloga za plaćanje u okviru paketa naloga.
- (2) U slučaju iz stava 1 ovog člana pružaoci platnih usluga dužni su da obezbijede da korisnici platnih usluga u bilo kojem trenutku mogu ponovo da koriste te usluge.

### **Sadržaj obavještenja**

#### **Član 56s**

- (1) Pružalac platnih usluga dužan je da, uz obavještenje iz čl. 56l, 56lj ili 56m ovog zakona, platioca istovremeno obavijesti da bi autorizacija kreditnog transfera mogla da dovede do prenosa novčanih sredstava na račun za plaćanje koji ne glasi na primaoca plaćanja kojeg je platilac naveo.
- (2) Pružalac platnih usluga dužan je da informaciju iz stava 1 ovog člana pruži i korisniku platnih usluga iz člana 56r ovog zakona kada korisnik odustane od korišćenja usluge provjere primaoca plaćanja.
- (3) Pružaoci platnih usluga dužni su da obavijeste svoje korisnike platnih usluga o posljedicama na odgovornost pružaoca platnih usluga i pravu na povraćaj novčanih sredstava, ako korisnik platnih usluga zanemari obavještenje iz čl. 56l, 56lj i 56m ovog zakona.

### **Odgovornost prilikom korišćenja usluge provjere primaoca plaćanja**

#### **Član 56š**

- (1) Pružalac platnih usluga nije odgovoran za izvršenje kreditnog transfera neželjenom primaocu plaćanja na osnovu pogrešnog IBAN-a, ako je postupao u skladu sa čl. 56j do 56š ovog člana.
- (2) Ako platna transakcija nije uredno izvršena zato što pružalac platnih usluga platioca nije postupio u skladu sa čl. 56j i 56k ovog zakona ili zato što pružalac usluge iniciranja plaćanja nije postupio u skladu sa članom 56nj ovog zakona, pružalac platnih usluga platioca dužan je da bez odlaganja vrati preneseni iznos platiocu i, ako je primjenjivo, zaduženi račun za plaćanje vrati u stanje prije izvršenja platne transakcije.
- (3) Ako je platna transakcija neuredno izvršena zato što pružalac platnih usluga primaoca nije postupio u skladu sa čl. 56l stav 2, 56lj stav 1 i 56m stav 2 ovog zakona ili zato što pružalac usluge iniciranja plaćanja nije postupio u skladu sa članom 56nj ovog zakona, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja ili, kada je primjenjivo, pružalac usluge iniciranja plaćanja dužan je da nadoknadi pružaocu platnih usluga

- platioca finansijsku štetu koju je pretrpio.
- (4) Odgovornost za druge finansijske gubitke koje pretrpi platilac uređuje se okvirnim ugovorom.

### **c) Druge provjere primaoca plaćanja**

#### **Provjera korisnika platnih usluga u svrhu primjene ciljanih finansijskih sankcija**

##### **Član 56t**

- (1) Pružalac platnih usluga koji pruža instant kreditne transfere dužan je da provjeri da li se na korisnike njegovih platnih usluga primjenjuju ciljane finansijske sankcije u skladu sa zakonom.
- (2) Pružalac platnih usluga dužan je da vrši provjere iz stava 1 ovog člana odmah nakon stupanja na snagu ili izmjena ciljanih finansijskih sankcija, a najmanje jednom dnevno, svakog kalendarskog dana.
- (3) Tokom izvršenja instant kreditnog transfera, pružalac platnih usluga platioca i pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, ne provjeravaju da li se na platioca ili primaoca plaćanja čiji se računi za plaćanje upotrebljavaju za izvršenje tog instant kreditnog transfera primjenjuju ciljane finansijske sankcije, osim provjera u skladu sa stavom 1 ovog člana.
- (4) Obaveza iz stava 3 ovog člana ne utiče na obaveze pružalaca platnih usluga u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i primjena ciljanih finansijskih sankcija.

### **d) Naknade i izvještavanje**

#### **Naknade za kreditne transfere i provjeru primaoca plaćanja**

##### **Član 56u**

- (1) Pružalac platnih usluga ne smije da naplati naknadu za izvršavanje instant kreditnih transfera u iznosu većem od naknade koje taj pružalac platnih usluga obračunava za izvršavanje drugih kreditnih transfera odgovarajuće vrste.
- (2) Pružalac platnih usluga ne smije da naplati uslugu provjere primaoca plaćanja iz člana 56j ovog zakona.
- (3) Izuzetno od stava 1 ovog člana, radi podsticanja tržišne konkurencije i/ili promovisanja upotrebe platnih instrumenata, Centralna banka može propisom odrediti naknadu koju pružalac platnih usluga naplaćuje za izvršavanje instant kreditnih transfera u iznosu nižem od naknade koje taj pružalac platnih usluga obračunava za izvršavanje drugih kreditnih transfera odgovarajuće vrste.

#### **Izvještavanje**

##### **Član 56v**

- (1) Pružaoci platnih usluga dužni su da izvještavaju Centralnu banku o:
  - 1) visini naknada za kreditne transfere, instant kreditne transfere i račune za plaćanje;
  - 2) broju odbijenih transakcija za nacionalne i za međunarodne platne transakcije, zbog primjene restriktivnih mjera.

- (2) Pružaoci platnih usluga dužni su da izvještaje iz stava 1 ovog člana dostavljaju u skladu sa propisom Centralne banke kojim se utvrđuju sadržaj, obrasci, način sačinjavanja i rokovi za dostavljanje izvještaja o računima za plaćanje i kreditnim transferima.“

## **Član 7**

Član 62 mijenja se i glasi:

“(1) Račun za plaćanje je račun koji pružalac platnih usluga vodi na ime jednog ili više korisnika platnih usluga, a koristi se za izvršavanje platnih transakcija.

(2) Račun za plaćanje otvara se na osnovu ugovora, koji zaključuju pružalac platnih usluga iz stava 1 ovog člana i korisnik platnih usluga.

(3) Korisnik platnih usluga može imati više računa za plaćanje kod jednog ili više pružalaca platnih usluga.

(4) Pružalac platnih usluga ne može ukinuti račun za plaćanje ako nisu ispunjeni uslovi utvrđeni ovim zakonom ili drugim propisom, odnosno ugovorom iz stava 2 ovog člana.

(5) Bliže uslove, način vođenja i ukidanja, kao i jedinstvenu strukturu računa za plaćanje propisuje Centralna banka.”

## **Član 8**

Član 64 mijenja se i glasi:

### **„Transakcioni račun**

#### **Član 64**

(1) Transakcioni račun je vrsta računa za plaćanje koji otvaraju i vode banke i druge kreditne institucije koje pružaju platne usluge, ogranak kreditne institucije iz treće zemlje sa sjedištem u Crnoj Gori i Centralna banka na ime jednog ili više korisnika platnih usluga za izvršavanje platne transakcije i za druge namjene.

(2) Na transakcione račune shodno se primjenjuju odredbe člana 62 st. 2 do 5 ovog zakona.

(3) Sredstva koja se vode na transakcionom računu smatraju se depozitom po viđenju.

(4) Platne institucije i institucije za elektronski novac ne mogu da otvaraju transakcione račune korisnicima platnih usluga.

(5) Centralna banka otvara i vodi transakcione račune banaka i drugih kreditnih institucija koje pružaju platne usluge, kao i subjekata za koje je zakonom i propisom Centralne banke određeno da te račune vode kod Centralne banke.

(6) Centralna banka može da otvara i vodi transakcione račune i platnih institucija i institucija za elektronski novac.

(7) Centralna banka propisuje strukturu transakcionih računa i bliže uslove i način otvaranja i ukidanja tih računa.

(8) Podzakonski akt iz stava 7 ovog člana i drugi podzakonski akti koje Centralna banka donosi na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".“

## Član 9

Član 65 mijenja se i glasi:

### **„Registri transakcionih i drugih računa za plaćanje koje vode pružaoci platnih usluga**

#### **Član 65**

(1) Pružaoci platnih usluga iz člana 64 stav 1 ovog zakona, platne institucije i institucije za elektronski novac dužni su da uredno vode registre transakcionih, odnosno drugih računa za plaćanje svojih korisnika platnih usluga.

(2) Urednim vođenjem registra transakcionih i drugih računa za plaćanje u smislu stava 1 ovog člana smatra se vođenje tog registra na način da sadrži podatke o svim otvorenim transakcionim i drugim računima za plaćanje najmanje u obimu utvrđenom propisom iz člana 65a stav 2 ovog zakona.

(3) Pružaoci platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 i 4 ovog zakona dužni su da Centralnoj banci dostavljaju podatke o otvorenim transakcionim računima iz člana 65a stav 2 ovog zakona, o promjeni podataka o tim računima i o ukidanju tih računa, najkasnije do kraja radnog dana u kojem je račun otvoren, ukinut ili promjena izvršena.

(4) Pružaoci platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 i 4 ovog zakona odgovaraju za tačnost podataka koje dostavljaju u skladu sa stavom 3 ovog člana.

(5) Centralna banka odgovara za istovjetnost podataka o transakcionim računima iz stava 2 ovog člana sa podacima u Centralnom registru transakcionih računa iz člana 65a ovog zakona.“

## Član 10

U članu 72 stav 2 tačka 1 poslije riječi „privrednih“ dodaju se riječi: „i drugih“.

U tački 6 poslije riječi: „procedure upravljanja rizicima“ dodaju se zarez i riječi: „kao i pravila za korišćenje IKT usluga u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna operativna otpornost finansijskog sektora“.

U tački 7 riječi: „izvještavanja iz člana 56b ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „obavještavanja o IKT incidentima utvrđena zakonom kojim se uređuje digitalna operativna otpornost finansijskog sektora“.

Tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) opis mehanizama za obezbjeđivanje kontinuiteta poslovanja, uključujući jasnu identifikaciju kritičnih aktivnosti, efikasnu IKT politiku kontinuiteta poslovanja, IKT planove kontinuiteta poslovanja, planove za odgovor i oporavak u IKT oblasti i postupke za redovno testiranje i preispitivanje primjerenosti i efikasnosti tih planova u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna operativna otpornost finansijskog sektora;“.

U tački 11 riječi: „opis kontrole sigurnosti i mjera za“ zamjenjuju se riječima: „opisom mjera za kontrolu sigurnosti i“.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„(4) Mjerama za kontrolu sigurnosti i ublažavanje rizika iz stava 2 tačka 11 ovog člana utvrđuje se način obezbjeđivanja visokog nivoa digitalne operativne otpornosti, u skladu sa pravilima za upravljanje IKT rizicima utvrđenim zakonom kojim se uređuje digitalna operativna otpornost finansijskog sektora, naročito u pogledu tehničke sigurnosti i zaštite podataka, između ostalog za softver i IKT sisteme koje koristi podnosilac zahtjeva ili lice kojem eksternalizuje svoje operativne poslove, uključujući i sigurnosne mjere iz člana 56a ovog zakona.“

### **Član 11**

U članu 79 stav 3 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka, koja glasi:  
„2) deponovanjem na račun kod centralne banke države članice, koja to omogućava;“  
Dosadašnja tačka 2 postaje tačka 3.

### **Član 12**

U članu 85 stav 1 riječi: „informaciono-tehnološke“ zamjenjuju se riječju: „IKT“.

### **Član 13**

U članu 94 stav 5 poslije riječi: „Centralna banka može“ dodaje se veznik „i“.

### **Član 14**

U članu 107b stav 2 poslije riječi „56b“ dodaju se riječi: „stav 6“.

### **Član 15**

U članu 134 stav 2 tačka 1 riječi: „tačka 2“ brišu se.

### **Član 16**

U članu 140 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:  
„(6) Operater platnog sistema može pravilima iz stava 1 ovog člana da utvrdi maksimalni iznos do kojeg se izvršavaju transakcije u tom platnom sistemu.“  
Dosadašnji stav 6 postaje stav 7.

### **Član 17**

U članu 142 stav 4 mijenja se i glasi:  
“Odredbe st. 1 do 3 ovog člana ne primjenjuju se na platne sisteme koji se sastoje isključivo od pružalaca platnih usluga koji pripadaju grupi.”  
U stavu 5 riječi: „iz stava 4 tačka 1 ovog člana“ zamjenjuju se riječima: „u kojem se vrši konačnost poravnanja u skladu sa ovim zakonom“.

### **Član 18**

Poslije člana 142 dodaje se novi član, koji glasi:  
**„Uslovi za učešće platnih institucija i institucija za elektronski novac u platnom sistemu u kojem se vrši konačnost poravnanja**

#### **Član 142a**

- (1) Platna institucija i institucija za elektronski novac koja namjerava da podnese zahtjev za priključenje platnom sistemu u kojem se vrši konačnost poravnanja u skladu sa ovim zakonom, radi očuvanja stabilnosti i integriteta platnog sistema, mora da uspostavi:
- 1) mjere za zaštitu novčanih sredstava korisnika platnih usluga, odnosno korisnika elektronskog novca;
  - 2) sistem upravljanja i mehanizme internih kontrola za platne usluge i/ili usluge izdavanja elektronskog novca, uključujući administrativne i računovodstvene procedure i procedure upravljanja rizicima, kao i pravila za korišćenje IKT usluga u skladu sa zahtjevima za okvir upravljanja rizikom IKT i zahtjevima za IKT sisteme, protokole i alate, propisanim zakonom kojim se uređuje digitalna

- operativna otpornost; i
- 3) plan prestanka poslovanja.
- (2) Za platnu instituciju i instituciju za elektronski novac koja namjerava da novčana sredstva korisnika platnih usluga štiti deponovanjem na posebnom računu kod banke ili ulaganjem u likvidne i niskorizične oblike imovine, mjere zaštite novčanih sredstava korisnika platnih usluga iz stava 1 tačka 1 ovog člana obuhvataju:
- 1) politiku ulaganja kojom se obezbjeđuje da su odabrani oblici imovine likvidni i niskog rizika;
  - 2) broj i funkcije lica koja imaju pristup računu zaštićenih novčanih sredstava;
  - 3) postupke upravljanja i usklađivanja kojim se obezbjeđuje da su novčana sredstva korisnika platnih usluga zaštićena od potraživanja drugih povjerilaca platne institucije i institucije za elektronski novac, a naročito u slučaju otvaranja stečaja;
  - 4) ugovor ili nacrt ugovora sa kreditnom institucijom; i
  - 5) izjavu o usklađenosti platne institucije i institucije za elektronski novac sa članom 79 ovog zakona.
- (3) Za platnu instituciju i instituciju za elektronski novac koja namjerava da novčana sredstva korisnika platnih usluga štiti polisom osiguranja društva za osiguranje ili bankarskom garancijom, mjere zaštite novčanih sredstava korisnika platnih usluga iz stava 1 tačka 1 obuhvataju:
- 1) potvrdu da je polisu osiguranja društva za osiguranje ili bankarsku garanciju izdao subjekat koji nije dio iste grupe kojoj pripada platna institucija i institucija za elektronski novac;
  - 2) detaljan postupak usklađivanja kojim se obezbjeđuje da je polisa osiguranja ili bankarska garancija u svakom trenutku dovoljna za ispunjenje obaveze platne institucije i institucije za elektronski novac na zaštitu novčanih sredstava;
  - 3) trajanje ugovora i uslove obnavljanja pokrića; i
  - 4) ugovor o osiguranju odnosno bankarsku garanciju ili nacrt tih dokumenata.
- (4) Sistem upravljanja, mehanizmi, procedure i pravila iz stava 1 tačka 2 ovog člana moraju biti primjereni, odgovarajući i pouzdani, kao i da obuhvataju:
- 1) opis rizika koje je utvrdila platna institucija i institucija za elektronski novac, uključujući vrstu rizika i postupke koje je platna institucija i institucija za elektronski novac uspostavila ili će uspostaviti kako bi procijenila i spriječila takve rizike;
  - 2) procedure za sprovođenje povremenih i stalnih kontrola, sa opisom učestalosti sprovođenja tih kontrola i podacima o licima zaduženim za te kontrole;
  - 3) računovodstvene postupke, u svrhu vođenja evidencija i izvještavanja platne institucije i institucije za elektronski novac o finansijskim podacima i informacijama;
  - 4) podatke o licima odgovornim za funkcije interne kontrole, uključujući i povremene i stalne kontrole, kontrolu usklađenosti poslovanja, sa poslovnom biografijom;
  - 5) podatke o licima koja obavljaju reviziju, a koja nijesu ovlašćeni revizori u skladu sa zakonom;

- 6) sastav organa, odnosno organa upravljanja u platnoj instituciji, odnosno instituciji za elektronski novac, u zavisnosti od oblika tog privrednog društva, kao i sastava odbora ili komisija predviđenih statutom;
- 7) opis mjera uspostavljenih za kontrolu i nadzor eksternalizovanih funkcija, radi sprečavanja narušavanja kvaliteta internih kontrola platne institucije, odnosno institucije za elektronski novac; i
- 8) opis mjera uspostavljenih za kontrolu i nadzor agenata i ogranaka, u sklopu internih kontrola platne institucije, odnosno institucije za elektronski novac.

(5) Za platne institucije, odnosno institucije za elektronski novac koje su zavisno društvo regulisanog subjekta u državi članici pored dokaza iz stava 4 ovog člana dostavlja se i opis upravljanja grupom.

(6) Plan prestanka poslovanja platne institucije i institucije za elektronski novac, odnosno prestanka pružanja platnih usluga iz stava 1 tačka 3 ovog člana mora biti prilagođen veličini i poslovnom modelu platne institucije, odnosno institucije za elektronski novac i mora uključivati opis mjera za smanjenje rizika, koje će platna institucija i institucija za elektronski novac uspostaviti u slučaju prestanka pružanja platnih usluga, radi obezbjeđenja izvršenja neizvršenih platnih transakcija i prestanka postojećih ugovora.

(7) Platna institucija, odnosno institucija za elektronski novac iz stava 1 ovog člana, podnosi Centralnoj banci zahtjev za izdavanje potvrde o ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana, uz koji dostavlja pisanu samoprocjenu ispunjenosti tih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje njihova ispunjenost, ako ta dokumentacija nije dostavljena za potrebe izdavanja odobrenja, izvještavanja ili kontrole.

(8) Centralna banka odlučuje o zahtjevu za izdavanje potvrde iz stava 7 ovog člana u roku od tri mjeseca od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(9) Centralna banka rješenjem odbija zahtjev za izdavanje potvrde iz stava 7 ovog člana ako na osnovu dostavljene dokumentacije i informacija kojima raspolaže utvrdi da platna institucija, odnosno institucija za elektronski novac ne ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana.

(10) Platna institucija, odnosno institucija za elektronski novac može da učestvuje u platnom sistemu u kojem se vrši konačnost poravnanja nakon dostavljanja potvrde Centralne banke iz stava 7 ovog člana operateru tog platnog sistema.

(11) Odredbe st. 4 do 6 ovog člana primjenjuju se na odgovarajući način na platnu instituciju i instituciju za elektronski novac, koja već učestvuje u platnom sistemu na koji se primjenjuju odredbe ovog zakona o konačnosti poravnanja u platnim sistemima, a koja, na zahtjev operatera ili u skladu sa pravilima rada tog platnog sistema, podnese zahtjev Centralnoj banci za izdavanje potvrde kojom se utvrđuje da ta platna institucija ili institucija za elektronski novac i dalje ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana.

(12) Potvrda iz stava 7 ovog člana ne izdaje se kada je operater platnog sistema Centralna banka.“

## Član 19

Poslije člana 147 dodaje se novi član, koji glasi:

**„Interoperabilnost sistema unutar Evropske unije**

### Član 147a

(1) Operater ili, u odsustvu formalnog operatera, učesnik u platnom sistemu za mala plaćanja obezbjeđuje tehničku interoperabilnost tog platnog sistema sa ostalim platnim sistemima za mala plaćanja u Evropskoj uniji, primjenom standarda koje su utvrdila međunarodna ili tijela za standardizaciju u Evropskoj uniji i ne mogu utvrditi pravila poslovanja koja ograničavaju interoperabilnost sa drugim platnim sistemima za mala plaćanja u Evropskoj uniji.

(2) Operater platnog sistema u kojem se vrši konačnost poravnanja dužan je da obezbijedi tehničku interoperabilnost tog sistema sa drugim platnim sistemima u Evropskoj uniji u kojima se vrši konačnost poravnanja.“

### **Član 20**

U članu 148 stav 2 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„(3) platna institucija i institucija za elektronski novac sa sjedištem u Crnoj Gori;“.  
Dosadašnje tač. 3 i 4 postaju tač. 4 i 5.

### **Član 21**

Član 172 mijenja se i glasi:

„(1) Pružalac platnih usluga ne može da za prekogranične platne transakcije u eurima naplati naknadu drugačiju od naknada koje naplaćuje za odgovarajuće nacionalne platne transakcije.

(2) Radi utvrđivanja visine naknade u smislu stava 1 ovog člana, pružalac platnih usluga dužan je da utvrdi odgovarajuću nacionalnu platnu transakciju.

(3) Centralna banka može propisom da odredi bliže kriterijume za utvrđivanje odgovarajućih nacionalnih plaćanja, radi adekvatnog sprovođenja obaveze iz stava 2 ovog člana.

(4) Obaveze iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na naknade za preračunavanje valuta.

(5) Naknadama u smislu ovog člana i čl. 172a i 172b ovog zakona smatra se iznos koji pružalac platnih usluga obračunava korisniku platnih usluga i koji je direktno ili indirektno povezan sa platnom transakcijom, kao i svaki iznos koji pružalac platnih usluga ili strana koja nudi uslugu preračunavanja valute u skladu sa članom 14 stav 2 ovog zakona, obračunava korisniku platnih usluga za uslugu preračunavanja valuta ili kombinacija tih iznosa.“

### **Član 22**

Poslije člana 172 dodaju se tri nova člana koji glase:

**„Naknade za preračunavanje valuta povezane sa transakcijama na osnovu platnih kartica**

#### **Član 172a**

(1) Pružaoci platnih usluga i pružaoci usluga preračunavanja valuta na bankomatu ili na prodajnom mjestu, dužni su da prije iniciranja platne transakcije platioca informišu o ukupnoj naknadi za preračunavanje valuta, u vidu procentnog dodatka u odnosu na posljednji dostupni referentni devizni kurs za euro koji je izdala Evropska centralna banka (ECB).

(2) Pružaoci platnih usluga dužni su da procenat iz stava 1 ovog člana objave na razumljiv i lako dostupan način na elektronskoj platformi koja je široko dostupna i lako pristupačna korisnicima platnih usluga.

(3) Pružalac platnih usluga dužan je da za pristup elektronskoj platformi iz stava 2 ovog člana okvirnim ugovorom zaključenim sa korisnikom platnih usluga predvidi široko dostupne i lako pristupačne kanale za pristup.

(4) Pružaoci usluga preračunavanja valuta na bankomatu ili na prodajnom mjestu dužni su da uz informacije iz stava 1 ovog člana, prije iniciranja platne transakcije platiocu pruže sljedeće informacije:

1) iznos koji bi trebalo platiti primaocu plaćanja u valuti koju koristi primalac plaćanja;

2) iznos koji bi trebao platiti platilac u valuti računa platioca.

(5) Pružalac platnih usluga dužan je da informacije iz stava 1 ovog člana jasno prikaže na bankomatu ili na prodajnom mjestu.

(6) Prije iniciranja platne transakcije, pružalac usluge iz stava 4 ovog člana dužno je da obavijesti platioca o mogućnosti plaćanja u valuti koju upotrebljava primalac plaćanja i mogućnosti preračunavanja valuta naknadno od strane pružaoca platnih usluga platioca.

(7) Pružaoci platnih usluga i pružaoci usluga preračunavanja valuta na bankomatu ili na prodajnom mjestu, dužni su da informacije iz stava 1 i st. 4 do 6 ovog člana platiocu pruže na trajnom mediju nakon iniciranja platne transakcije.

(8) Pružalac platnih usluga platioca dužan je da platiocu bez odlaganja pošalje elektronsku poruku sa informacijama iz stava 1 ovog člana za svaku platnu karticu koju je izdao platiocu i koja je povezana sa računom za plaćanje, nakon što pružalac platnih usluga platioca primi nalog za plaćanje za podizanje gotovine na bankomatu ili za plaćanje na prodajnom mjestu koji nije u eurima.

(9) Pored obaveze iz stava 8 ovog člana, pružalac platnih usluga dužan je da platioca obavijesti o naknadi iz stava 1 ovog člana svakog mjeseca u kojem je pružalac platnih usluga tog platioca primio nalog za plaćanje izražen u istoj valuti.

(10) Pružalac platnih usluga dužan je da korisnicima platnih usluga ponudi mogućnost isključivanja opcije primanja elektronskih poruka iz stava 8 ovog člana.

(11) Pružalac platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu, u cjelosti ili djelimično, okvirnim ugovorom isključiti primjenu stava 3 i st. 8 do 10 ovog člana.

(12) Pružalac platnih usluga dužan je da informacije propisane ovim članom pruži bez naknade, na neutralan i razumljiv način.

## **Naknade za preračunavanje valuta u vezi sa kreditnim transferima**

### **Član 172b**

(1) Pružalac platnih usluga platioca koji nudi uslugu preračunavanja valuta u vezi sa kreditnim transferom koji je iniciran direktno online koristeći internet stranicu ili aplikaciju za mobilno bankarstvo pružaoca platnih usluga, dužan je da, prije iniciranja platne transakcije, na jasan, tehnološki neutralan i razumljiv način, platioca obavijesti o procijenjenim naknadama za usluge preračunavanja valuta koje se primjenjuju na taj kreditni transfer.

(2) Pružalac platnih usluga dužan je da, prije iniciranja platne transakcije, na jasan, tehnološki neutralan i razumljiv način, saopšti platiocu procijenjeni ukupan iznos kreditnog transfera, uključujući naknadu za transakciju, naknadu za preračunavanje valuta i

procijenjeni iznos koji se primaocu plaćanja prenosi u valuti koju primalac plaćanja upotrebljava.

### **Mjere za pojednostavljenje automatizacije plaćanja**

#### **Član 172c**

(1) Pružalac platnih usluga dužan je da korisnika platnih usluga, kada je primjenjivo, informiše o IBAN-u korisnika platnih usluga i poslovnom identifikacionom kodu pružaoca platnih usluga (u daljem tekstu: BIC kod).

(2) Pružalac platnih usluga dužan je da, kada je primjenjivo, navede podatke iz stava 1 ovog člana u izvodima sa računa ili njihovim priložima.

(3) Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga bez naknade pruži podatke iz ovog člana.

(4) Pružalac platnih usluga može korisniku platnih usluga da zaračuna naknadu ako korisnik platnih usluga naloži pružaocu platnih usluga da izvrši prekogranično plaćanje bez saopštavanja IBAN-a i, prema potrebi i u skladu sa članom 172 ovog zakona, odgovarajućeg BIC koda za račun za plaćanje u drugoj državi članici.

(5) Naknada iz stava 4 ovog stava mora biti primjerena, u skladu sa stvarnim troškovima i ugovorena između pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga.

(6) Kada je primjenljivo, platilac je dužan da svom pružaocu platnih usluga dostavlja IBAN i BIC kod pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja, kada je taj primalac plaćanja trgovac.“

#### **Član 23**

U članu 178a poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(2) Centralna banka saraduje sa nadležnim organima država članica za potrebe primjene člana 172 st. 3 i 4 ovog zakona.

(3) Organi nadležni za alternativno rješavanje sporova u skladu sa posebnim zakonom, odnosno u slučaju potrošača organi imenovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača, saraduju u rješavanju prekograničnih sporova sa odgovarajućim nadležnim organima u državama članicama, u skladu sa zakonom kojima se uređuje njihov rad.“

#### **Član 24**

Član 178c mijenja se i glasi:

#### **„Posebne mjere**

#### **Član 178c**

Izuzetno od člana 98 st. 3 i 4 ovog zakona, rješenjem o izricanju mjera za postupanje suprotno odredbama čl. 56g do 56v, člana 142a, čl. 172 do 172d i čl. 180c do 180g ovog zakona, iznos sredstava koji je platna institucija dužna da uplati Centralnoj banci može biti utvrđen u visini do 10% ukupnog godišnjeg neto prihoda te platne institucije, prema posljednjim dostupnim revidiranim finansijskim izvještajima te platne institucije, dok iznos sredstava koji je odgovorno lice u platnoj instituciji dužno da uplati Centralnoj banci može biti utvrđen u visini do pet miliona eura.“

## Član 25

Poslije člana 178c dodaje se novi član koji glasi:

### **„Registar Evropskog bankarskog regulatora**

#### **Član 178d**

(1) Centralna banka obavještava, bez odlaganja, Evropskog bankarskog regulatora o podacima koje vodi u registru platnih institucija u skladu sa članom 89 ovog zakona, kao i o razlozima za oduzimanje odobrenja platnoj instituciji i za brisanje pružaoca usluga informacija o računu iz tog registra.

(2) Centralna banka je odgovorna za tačnost informacija iz stava 1 ovog člana i za njihovo ažuriranje.“

## Član 26

U članu 179 riječi: „čl. 176a do 178c ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „čl. 176a do 178d ovog zakona“.

## Član 27

U članu 180a poslije stava 6 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(7) Izuzetno od člana 56b stav 1 ovog zakona, o značajnom operativnom ili sigurnosnom incidentu Evropska centralna banka i nacionalna centralna banka druge države članice kada ne djeluju u svojstvu monetarne ili druge javne vlasti obavještavaju Centralnu banku.

(8) Na značajni operativni ili sigurnosni incident kod pružaoca platnih usluga iz člana 4 stav 1 tačka 5 ovog zakona, shodno se primjenjuje st. 2 i 3 ovog člana.“

## Član 28

Poslije člana 180b dodaje se novo poglavlje i sedam novih članova koji glase:

### **„XIIa. POSEBNA PRAVILA ZA IZVRŠAVANJE KREDITNIH TRANSFERA I DIREKTNIH ZADUŽENJA**

#### **Primjena**

#### **Član 180c**

(1) Odredbe st. 2 i 3 ovog člana i čl. 180d do 180i ovog zakona primjenjuju se na izvršavanje kreditnih transfera i direktnih zaduženja u eurima kada pružaoci platnih usluga platioca i primaoca plaćanja imaju sjedište u Evropskoj uniji, osim na:

- 1) platne transakcije koje se obavljaju između pružalaca platnih usluga i u okviru istog pružaoca platnih usluga, uključujući i njihove agente ili ogranke, za njihov račun;
- 2) platne transakcije koje se obrađuju i poravnavaju u sistemu velikih plaćanja, osim direktnog zaduženja čije obavljanje u sistemu velikih plaćanja platilac nije izričito zahtijevao;
- 3) platne transakcije pomoću platne kartice ili sličnog uređaja, uključujući podizanje gotovine, osim ako se platna kartica ili sličan uređaj koristi samo za generisanje potrebnih informacija za neposredno izvršenje kreditnog transfera ili direktnog zaduženja na račun za plaćanje i sa računa za plaćanje utvrđenog pomoću IBAN-a;

- 4) platne transakcije putem telekomunikacionog, digitalnog ili informaciono-tehnološkog uređaja, ako takve transakcije ne rezultiraju kreditnim transferom ili direktnim zaduženjem na račun za plaćanje i sa računa za plaćanje identifikovanog pomoću IBAN-a;
- 5) izvršavanje novčanih doznaka u skladu sa ovim zakonom;
- 6) platne transakcije prenosa elektronskog novca, ako takve transakcije ne rezultiraju kreditnim transferom ili direktnim zaduženjem na račun za plaćanje i sa računa za plaćanje identifikovanog pomoću IBAN-a.

(2) Ako se platne šeme zasnivaju na platnim transakcijama koje se izvršavaju kreditnim transferima ili direktnim zaduženjima, ali sadrže dodatne opcione osobine ili usluge, odredbe ovog člana i čl. 180d do 180h ovog zakona primjenjuju se samo na osnovne kreditne transfere ili direktna zaduženja.

(3) Platna šema, u smislu stava 2 ovog člana i člana 180f ovog zakona, je skup pravila, praksi, standarda i smjernica koje ugovore pružaoci platnih usluga za izvršavanje kreditnih transfera i direktnih zaduženja u eurima u Crnoj Gori i unutar Evropske unije, koji je izdvojen od infrastrukture ili platnog sistema koji podržava funkcionisanje te platne šeme.

(4) Odredbe st. 2 i 3 ovog člana i čl. 180d do 180i ovog zakona primjenjuju se i na izvršavanje instant kreditnih transfera u eurima.

### **Tehnički zahtjevi**

#### **Član 180d**

Centralna banka propisom uređuje tehničke zahtjeve za izvršavanje kreditnih transfera i direktnih zaduženja u skladu sa članom 180c i čl.180e do 180h ovog zakona.

### **Dostupnost**

#### **Član 180e**

(1) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji je u okviru platne šeme dostupan za nacionalne kreditne transfere, dužan je da bude dostupan i za kreditne transfere koje inicira platilac čiji je pružalac platnih usluga iz države članice, u skladu sa pravilima platne šeme koja se primjenjuje na nivou Evropske unije.

(2) Odredba stava 1 ovog člana shodno se primjenjuje se i na pružaoca platnih usluga platioca koji je dostupan za nacionalna direktna zaduženja, kada je platilac potrošač.

### **Interoperabilnost**

#### **Član 180f**

(1) Pružaoci platnih usluga dužni su da u svrhu izvršavanja kreditnih transfera i direktnih zaduženja koriste platne šeme:

1) čija pravila su ista za nacionalne i prekogranične platne transakcije kreditnog transfera odnosno direktnog zaduženja i

2) čiji učesnici predstavljaju većinu pružalaca platnih usluga u većini država članica i čine većinu pružalaca platnih usluga u Evropskoj uniji koji pružaju kreditne transfere, odnosno direktna zaduženja.

(2) Kada ni platilac ni primalac plaćanja nijesu potrošači, u smislu stava 1 tačka 2 ovog člana, u obzir se uzimaju samo države članice u kojima pružaoci platnih usluga pružaju te usluge i samo pružaoci platnih usluga koji pružaju te usluge.

(3) Obradu kreditnih transfera i direktnih zaduženja ne smiju ometati tehničke prepreke.

(4) Izuzetno od stava 1 tačka 2 ovog člana, pružalac platnih usluga može, u svrhu izvršavanja kreditnih transfera i direktnih zaduženja, da koristi platne šeme za mala plaćanja, čijem je vlasniku ili, kada nema vlasnika, vodećem učesniku, Centralna banka ili nadležni organ države članice odobrila izuzeće od primjene stava 1 tačka 2 ovog člana, u periodu trajanja tog izuzeća, na period utvrđen tim odobrenjem, a najduže tri godine.

(5) Centralna banka može da, nakon konsultacija sa nadležnim organima država članicama u kojima platna šema ima učesnika, Evropskom komisijom i Evropskom centralnom bankom, na zahtjev vlasnika platne šeme ili, kada nema vlasnika, vodećeg učesnika platne šeme za mala plaćanja, odobri izuzeće iz stava 4 ovog člana, ako ta platna šema ima učesnike u najmanje osam država članica i ako Centralna banka ili drugi nadležni organ države članice ocijeni da ta platna šema:

- 1) ima mogućnost da se razvije u potpuno djelotvornu panevropsku platnu šemu, i
- 2) doprinosi povećanju konkurentnosti ili podstiče inovacije.

### **Međubankarske naknade za transakcije direktnog zaduženja**

#### **Član 180g**

(1) Na transakcije direktnog zaduženja ne smiju se primijeniti višestране međubankarske naknade niti druge ugovorene naknade sa istom svrhom ili dejstvom.

(2) Za platnu transakciju koju ne može propisno da izvrši ili koja ima za posljedicu vanrednu obradu zbog nedostatka novčanih sredstava, opoziva, pogrešnog iznosa ili datuma, nedostatka ovlašćenja ili pogrešnog, odnosno zatvorenog računa) ili drugog razloga (u daljem tekstu: R-transakcija), pružalac platnih usluga može da odredi višestranu međubankarsku naknadu, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- 1) cilj ugovorene naknade je efikasna raspodjela troškova na pružaoca platnih usluga ili korisnika platnih usluga zavisno od toga ko je prouzrokovao R-transakciju, uzimajući u obzir eventualne troškove transakcije uz obezbjeđenje da se platiocu naknade ne naplaćuju automatski, a da se pružaocu platnih usluga zabrani da za određenu vrstu R-transakcija korisnicima platnih usluga naplaćuje naknade u iznosu većem od troškova koje ima pružalac platnih usluga za takve transakcije;
- 2) naknade se formiraju na bazi stvarnih troškova;
- 3) visina naknada ne premašuje stvarne troškove obrade R-transakcije od strane najefikasnijeg uporedivog pružaoca platnih usluga koji se uzima kao reprezentativna stranka za potrebe ugovora, u odnosu na obim transakcija i karakter usluga;
- 4) primjena naknada u skladu sa tač. 1, 2 i 3 ovog stava sprječava pružaoca platnih usluga da svojim korisnicima naplaćuje dodatne naknade u vezi sa troškovima koji su već obuhvaćeni tim međubankarskim naknadama;
- 5) za ugovor ne postoji ekonomski održiva i sprovodiva alternativa, koja bi omogućila najmanje jednako efikasno upravljanje R-transakcijama uz iste ili niže troškove za potrošače.

(3) U smislu stava 2 ovog člana, za obračun naknada za R-transakcije uzimaju se u obzir samo kategorije troškova koje su precizno utvrđene, direktno i nedvosmisleno povezane sa obradom R-transakcija, a čija specifikacija troškova je utvrđena ugovorom,

na način da je svaka njihova komponenta odvojeno utvrđena radi lakše provjere i praćenja.

(4) Odredbe st. 1 i 2 ovog člana shodno se primjenjuju na izvršavanje direktnih zaduženja u okviru istog ili između dva pružaoca platnih usluga, ako imaju za cilj ili je dejstvo te transakcije ekvivalentno cilju ili dejstvu višestranog ugovora.

### **Dostupnost plaćanja**

#### **Član 180h**

(1) Platilac koji izvršava kreditni transfer primaocu plaćanja čiji je račun za plaćanje otvoren u državi članici ne navodi tu državu članicu, ako je račun za plaćanje primaoca plaćanja dostupan u skladu sa članom 180e ovog zakona.

(2) Primalac plaćanja koji prihvata kreditni transfer ili koristi direktno zaduženje za naplatu novčanih sredstava od platioca koji ima račun za plaćanje otvoren u državi članici, ne navodi tu državu članicu ako je račun za plaćanje dostupan u skladu sa članom 180e ovog zakona.

### **Shodna primjena odredaba o vansudskom rješavanju sporova**

#### **Član 180i**

Na postupke vansudskog rješavanja sporova između korisnika platnih usluga i njihovih pružalaca platnih usluga u vezi sa primjenom odredaba čl. 180c do 180h ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe čl. 56d do 56f ovog zakona.“

#### **Član 29**

U članu 181 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 i člana 175 tač. 1, 2 i 3“ zamjenjuju se riječima „člana 4 stav 1 i člana 175“.

Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:

„11a) ugovor nije raskinuo na način iz člana 20 stav 1 ovog zakona (član 23 stav 4);“

Poslije tačke 35e dodaje se 15 novih tačaka, koje glase:

„35f) korisnicima platnih usluga pruža platnu uslugu izvršavanja kreditnih transfera, a ne pruža uslugu izvršavanja instant kreditnih transfera ili ne omogući da računi za plaćanje koji su dostupni za kreditne transfere budu dostupni i za instant kreditne transfere 24 sata dnevno svakog kalendarskog dana (član 56g stav 1);

35g) ne omogući iniciranje naloga za plaćanje za instant kreditni transfer putem svih kanala za iniciranje plaćanja putem kojih omogućava iniciranje naloga za plaćanje drugih kreditnih transfera (član 56g stav 5);

35h) kao pružalac platnih usluga platioca ne postupi u skladu sa članom 56g stav 6 ovog zakona odmah nakon momenta prijema naloga za plaćanje za instant kreditni transfer;

35i) kao pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, na računu za plaćanje primaoca plaćanja ne stavi na raspolaganje iznos platne transakcije ili ne potvrdi pružaocu platnih usluga platioca da je transakcija izvršena u roku od 10 sekundi od momenta prijema naloga za plaćanje za instant kreditni transfer od strane pružaoca platnih usluga platioca (član 56g stav 7);

35j) kao pružalac platnih usluga primaoca plaćanja ne obezbijedi da je datum valute odobrenja računa za plaćanje primaoca plaćanja jednak datumu na koji je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odobrio iznos platne transakcije na račun za plaćanje

primaoca plaćanja (član 56g stav 8);

35k) kao pružalac platnih usluga platioca ne postupi u skladu sa članom 56g stav 9 ovog zakona odmah nakon prijema potvrde o izvršenoj platnoj transakciji iz člana 56g stav 7 ovog zakona ili u slučaju da ne primi tu potvrdu u roku od deset sekundi od momenta prijema naloga za plaćanje za instant kreditni transfer;

35l) kao pružalac platnih usluga platioca odmah ne vrati račun za plaćanje platioca u stanje u kojem bi bio da ta transakcija nije izvršena, u slučaju da u roku iz člana 56g stav 7 ovog zakona od pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja nije primio potvrdu da su novčana sredstva stavljena na raspolaganje na račun za plaćanje primaoca plaćanja (član 56g stav 10);

35lj) ne obezbijedi mogućnost određivanja maksimalnog iznosa koji se može poslati instant kreditnim transferom na zahtjev korisnika platnih usluga (član 56h stav 1);

35m) korisniku platnih usluga ne omogući da izmijeni maksimalni iznos iz člana 56h stav 1 ovog zakona u bilo kojem trenutku prije iniciranja naloga za plaćanje za instant kreditni transfer (član 56h stav 3);

35n) ne postupi u skladu s članom 56h stav 4 ovog zakona, u slučaju da nalog za plaćanje korisnika platnih usluga za instant kreditni transfer prelazi maksimalni iznos ili dovodi do prekoračenja maksimalnog iznosa iz člana 56h stav 1 ovog zakona (član 56h stav 4);

35nj) korisnicima platnih usluga omogućava dostavljanje više naloga za plaćanje u okviru paketa naloga za plaćanje, a to ne omogući i za instant kreditne transfere (član 56i stav 1);

35o) ograniči broj naloga za plaćanje za instant kreditne transfere koji se mogu dostaviti u okviru paketa naloga za plaćanje niže od ograničenja broja naloga u okviru paketa drugih kreditnih transfera (član 56i stav 2);

35p) naplati naknadu za izvršavanje instant kreditnih transfera u iznosu većem od naknade koje taj pružalac platnih usluga obračunava za izvršavanje drugih kreditnih transfera odgovarajuće vrste (član 56u stav 1);

35r) naplati uslugu provjere primaoca plaćanja iz člana 56j ovog zakona (član 56u stav 2);

35s) ne izvijesti Centralnu banku o informacijama iz člana 56v stav 1 ovog zakona.“

Poslije tačke 37 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„37a) otvori račun za plaćanje suprotno članu 62 stav 2 ovoga zakona;

37b) ukine račun za plaćanje, a da nijesu ispunjeni uslovi utvrđeni ovim zakonom ili drugim propisom, odnosno ugovorom iz stava 2 ovog člana (član 62 stav 4);

37c) ne vodi uredno registar transakcionih, odnosno drugih računa za plaćanje svojih korisnika platnih usluga (član 65 stav 1); “

Tačka 40 briše se.

### **Član 30**

Poslije člana 181 dodaje se novi član, koji glasi:

#### **„Prekršaji pružalaca platnih usluga u vezi sa provjerom primaoca plaćanja**

##### **Član 181a**

(1) Novčanom kaznom od 10.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pružalac platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 i člana 175 stav 1 tač. 1 do 3 ovog zakona, ako:

- 1) kao pružalac platnih usluga platioca ne omogući platiocu uslugu provjere primaoca plaćanja kojem platilac namjerava da pošalje kreditni transfer (član 56j stav 1);
- 2) kao pružalac platnih usluga platioca ne pruži uslugu iz člana 56 j stav 1 ovog zakona odmah nakon što platilac dostavi relevantne informacije o primaocu plaćanja, a prije nego što platiocu ponudi mogućnost autorizacije tog kreditnog transfera, nezavisno od kanala za iniciranje plaćanja (član 56j stav 2);
- 3) ne obezbijedi da usluga provjere primaoca plaćanja ili provjera u skladu sa članom 56nj stav 1 ovog zakona ne sprječava platioca da autorizuje kreditni transfer (član 56j stav 3);
- 4) kao pružalac platnih usluga platioca ne obezbijedi uslugu provjere podudaranja IBAN-a sa imenom primaoca plaćanja, u slučaju da je platilac u nalog za plaćanje za kreditni transfer unio IBAN i ime primaoca plaćanja (član 56l stav 1);
- 5) kao pružalac platnih usluga primaoca plaćanja na zahtjev pružaoca platnih usluga platioca ne provjeri podudaraju li se IBAN i ime primaoca plaćanja koje je dostavio platilac (član 56l stav 2);
- 6) ne postupi u skladu sa članom 56l stav 3 ovog zakona u slučaju da se podaci iz člana 56l stav 2 ovog zakona ne podudaraju;
- 7) platiocu ne navede ime primaoca plaćanja povezano sa IBAN-om koji je dostavio platilac, u slučaju da se ime primaoca plaćanja koje je dostavio platilac i IBAN gotovo podudaraju (član 56l stav 4);
- 8) kao pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, na zahtjev pružaoca platnih usluga platioca ne izvrši provjeru podudarnosti IBAN-a i podataka koji je naveo platilac, u slučaju iz člana 56lj stav 1 ovog zakona;
- 9) kao pružalac platnih usluga platioca ne postupi u skladu sa članom 56lj stav 2 ovog zakona u slučaju da se podaci iz člana 56lj stav 1 ovog zakona ne podudaraju;
- 10) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun za plaćanje u ime više primalaca plaćanja ili, kada je to primjenjivo, kao pružalac platnih usluga koji drži račun za plaćanje, ne postupi u skladu sa članom 56m stav 2 ovog zakona;
- 11) kao pružalac platnih usluga platioca ne obavijesti platioca da se primalac plaćanja kojeg je naveo platilac ne nalazi među primaocima plaćanja u čije se ime vodi taj račun za plaćanje (član 56m stav 3);
- 12) ne omogući da primalac plaćanja kojem platilac namjerava da pošalje kreditni transfer bude ispravno identifikovan, u slučaju da pružalac platnih usluga obezbjeđuje kanal za iniciranje plaćanja koji ne zahtijeva da platilac unese IBAN i ime primaoca plaćanja (član 56n stav 1);
- 13) u slučaju iz člana 56n stav 1 ovog zakona ne obavijesti platioca na način koji omogućava platiocu da potvrdi primaoca plaćanja prije autorizacije kreditnog transfera (član 56n stav 2);
- 14) kao pružalac usluge iniciranja plaćanja ne obezbijedi da su informacije o primaocu plaćanja ispravne, u slučaju da IBAN ili ime primaoca plaćanja navodi pružalac usluge iniciranja plaćanja, a ne platilac (član 56nj);

- 15) ne uspostavi ili ne održava robusne interne procedure kako bi obezbijedio tačnost informacija o primaocima plaćanja u svrhu provjere iz člana 56n i člana 56nj ovog zakona (član 56o);
- 16) kao pružalac platnih usluga platioca kod naloga u papirnoj formi ne pruži uslugu provjere primaoca plaćanja u vrijeme prijema naloga za plaćanje, osim ako platilac nije prisutan to vrijeme (član 56p);
- 17) ne omogući korisnicima platnih usluga koji nijesu potrošači da odustanu od korišćenja usluge provjere primaoca plaćanja kada podnosi više naloga za plaćanje u okviru paketa naloga (član 56r stav 1);
- 18) ne obezbijedi da korisnici platnih usluga u slučaju iz člana 56r stav 1 ovog zakona u bilo kojem trenutku mogu ponovo da koriste te usluge (član 56r stav 2);
- 19) uz obavještenje iz člana 56l, 56lj ili 56m ovog zakona platioca istovremeno ne obavijesti da bi autorizacija kreditnog transfera mogla da dovede do prenosa novčanih sredstava na račun za plaćanje koji ne glasi na primaoca plaćanja koji je platilac naveo (član 56s stav 1);
- 20) informaciju iz člana 56s stav 1 ovog zakona ne pruži i korisniku platnih usluga iz člana 56r ovog zakona kada korisnik odustane od korišćenja usluge provjere primaoca plaćanja (član 56s stav 2);
- 21) ne obavijesti svoje korisnike platnih usluga o posljedicama na odgovornost pružaoca platnih usluga i pravu na povraćaj novčanih sredstava, ako korisnik platnih usluga zanemari obavještenje iz člana 56l, 56lj i 56m ovog zakona (član 56s stav 3);
- 22) kao pružalac platnih usluga platioca bez odlaganja ne vrati preneseni iznos platiocu i, ako je primjenjivo, zaduženi račun za plaćanje ne vrati u stanje prije izvršenja platne transakcije, u slučaju da platna transakcija nije uredno izvršena zato što pružalac platnih usluga platioca nije postupio u skladu sa čl. 56j i 56k ovog zakona ili zato što pružalac usluge iniciranja plaćanja nije postupio u skladu sa članom 56nj stav 1 ovog zakona (član 56š stav 2);
- 23) kao pružalac platnih usluga primaoca plaćanja ili, kada je primjenjivo, pružalac usluge iniciranja plaćanja ne nadoknadi pružaocu platnih usluga platioca finansijsku štetu koju je pretrpio, u slučaju da je platna transakcija neuredno izvršena zato što pružalac platnih usluga primaoca nije postupio u skladu sa članom 56l stav 2, članom 56lj stav 1 i članom 56m stav 2 ovog zakona ili zato što pružalac usluge iniciranja plaćanja nije postupio u skladu sa članom 56nj stav 1 ovog zakona (član 56š stav 3);
- 24) pruža instant kreditne transfere, a ne provjeri da li se na korisnike njegovih platnih usluga primjenjuju restriktivne mjere u skladu sa zakonom (član 56t stav 1);
- 25) ne vrši provjere iz člana 56t stav 1 ovog zakona odmah nakon stupanja na snagu ili izmjena ciljanih finansijskih sankcija, a najmanje jednom dnevno svakog kalendarskog dana (član 56t stav 2);
- 26) tokom izvršenja instant kreditnog transfera provjerava da li se restriktivne mjere propisane zakonom primjenjuju na platioca ili primaoca plaćanja čiji se računi za plaćanje upotrebljavaju za izvršavanje tog instant kreditnog transfera (član 56t stav 3).

- (2) Izuzetno, pružalac platnih usluga ne čini prekršaj iz stava 1 ovog člana ako je, u slučajevima kada je to ovim zakonom dopušteno, sa korisnikom platnih usluga ugovorio drukčije nego što je propisano ovim zakonom.
- (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pružaoca platnih usluga iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom od 2.000 eura do 4.000 eura.
- (4) Pružalac platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona neće se kazniti za prekršaj iz stava 1 ovog člana ako je djelo učinjeno na području druge države članice pružanjem platnih usluga preko ogranka ili agenta u toj državi članici.
- (5) Ako je prekršaj iz stava 1 ovog člana učinio pružalac platnih usluga iz člana 175 stav 1 tač. 1 do 3 ovog zakona koji platne usluge pruža u Crnoj Gori preko ogranka ili agenta, za prekršaj će se kazniti njegov ogranak, odnosno njegov agent, novčanom kaznom od 10.000 eura do 40.000 eura.
- (6) Za prekršaj iz stava 5 ovog člana kazniće se i odgovorno lice ogranka, odnosno agenta novčanom kaznom od 2.000 eura do 4.000 eura.
- (7) Za najteže prekršaje iz stava 1 tač. 24 do 26 ovog člana, pružaocu platnih usluga može se izreći i novčana kazna u vrijednosti 1% do 10% povrijeđene zaštićene vrijednosti.
- (8) Povrijeđenom zaštićenom vrijednošću u smislu ovog člana smatra se očuvanje sigurnog i efikasnog platnog prometa i zaštita korisnika platnih usluga, koja se za potrebe prekršajnog postupka izražava kao neto prihod ostvaren u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj je prekršaj učinjen i koji je objavljen u godišnjem finansijskom izvještaju pružaoca platne usluge iz stava 7 ovog člana.
- (9) Za najteže prekršaje iz stava 1 tač. 24 do 26 ovog člana, odgovornom licu pružaoca platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 i 4 i člana 175 stav 1 tačka 1 ovog zakona može se izreći i novčana kazna od 5.000 eura do 20.000 eura.”

### **Član 31**

U članu 183 stav 1 tač. 3 i 4 brišu se.

### **Član 32**

Poslije člana 184a dodaju se četiri nova člana, koji glase:

#### **„Prekršaji pružalaca platnih usluga u vezi sa izvršavanjem prekograničnih platnih transakcija**

##### **Član 184b**

- (1) Novčanom kaznom od 10.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pružalac platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 i člana 175 stav 1 tač. 1 do 3 ovog zakona, ako:
  - 1) za prekogranične platne transakcije u eurima naplati naknadu drugačiju od naknada koje naplaćuje za odgovarajuće nacionalne platne transakcije (član 172 stav 1);
  - 2) ne utvrdi odgovarajuću nacionalnu platnu transakciju radi utvrđivanja visine naknade u smislu člana 172 stav 1 ovog zakona (član 172 stav 2);
  - 3) prije iniciranja platne transakcije platioca ne informiše o ukupnoj naknadi za preračunavanje valuta u vidu procentnog dodatka u odnosu na posljednji dostupni referentni devizni kurs za euro koji je izdala ECB (član 172a stav 1);

- 4) procenat iz člana 172a stav 1 ovog zakona ne objavi na razumljiv i lako dostupan način na elektronskoj platformi koja je široko dostupna i lako pristupačna korisnicima platnih usluga (član 172a stav 2);
- 5) za pristup elektronskoj platformi iz člana 172a stav 2 ovog zakona okvirnim ugovorom zaključenim sa korisnikom platnih usluga ne predvidi široko dostupne i lako pristupačne kanale (član 172a stav 3);
- 6) ne prikaže jasno informacije iz člana 172a stav 1 ovog zakona na bankomatu ili prodajnom mjestu (član 172a stav 5);
- 7) ne pruži platiocu informacije iz člana 172a stav 1 i st. 4 do 6 ovog zakona na trajnom mediju nakon iniciranja platne transakcije (član 172a stav 7);
- 8) kao pružalac platnih usluga platioca ne pošalje platiocu bez odlaganja elektronsku poruku sa informacijama iz člana 172a stav 1 ovog zakona za svaku platnu karticu koju je izdao platiocu i koja je povezana sa računom za plaćanje, nakon što primi nalog za plaćanje za podizanje gotovine na bankomatu ili za plaćanje na prodajnom mjestu koji nije u eurima (član 172a stav 8);
- 9) ne obavijesti platioca o naknadi iz člana 172a stav 1 ovog zakona svakog mjeseca u kojem je pružalac platnih usluga tog platioca primio nalog za plaćanje izražen u istoj valuti (član 172a stav 9);
- 10) korisnicima platnih usluga ne ponudi mogućnost isključivanja opcije primanja elektronskih poruka iz člana 172a stav 8 ovog zakona (član 172a stav 10);
- 11) informacije iz člana 172a ovog zakona ne pruži bez naknade, na neutralan i razumljiv način (član 172a stav 12);
- 12) kao pružalac platnih usluga platioca koji nudi uslugu preračunavanja valuta u vezi s kreditnim transferom koji je iniciran direktno online koristeći internet stranicu ili aplikaciju za mobilno bankarstvo pružaoca platnih usluga, prije iniciranja platne transakcije ne obavijesti platioca na jasan, tehnološki neutralan i razumljiv način o procijenjenim naknadama za usluge preračunavanja valuta koje se primjenjuju na taj kreditni transfer (član 172b stav 1);
- 13) prije iniciranja platne transakcije, platiocu na jasan, tehnološki neutralan i razumljiv način ne saopšti procijenjeni ukupan iznos kreditnog transfera, uključujući naknadu za transakciju, naknadu za preračunavanje valuta i procijenjeni iznos koji se primaocu plaćanja prenosi u valuti koju primalac plaćanja upotrebljava (član 172b stav 2);
- 14) korisnika platnih usluga ne informiše o IBAN-u korisnika platnih usluga i o BIC-u pružaoca platnih usluga, kada je to primjenjivo (član 172c stav 1);
- 15) ne navede podatke iz člana 172c stav 1 ovog zakona u izvodima sa računa ili njihovim priložima, kada je to primjenjivo (član 172c stav 2);
- 16) korisniku platnih usluga ne pruži podatke iz člana 172c ovog zakona (član 172c stav 3);
- 17) zaračuna korisniku platnih usluga naknadu suprotno članu 172c stav 4 ovog zakona;
- 18) zaračuna naknadu iz člana 172c stav 4 ovog zakona koja nije primjerena, u skladu sa stvarnim troškovima i ugovorena između pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga (član 172c stav 5).

- (2) Izuzetno, pružalac platnih usluga ne čini prekršaj iz stav 1 ovog člana ako je, u slučajevima kada je to ovim zakonom dopušteno, sa korisnikom platnih usluga ugovorio drukčije nego što je propisano ovim zakonom.
- (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pružaoca platnih usluga iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom od 2.000 eura do 4.000 eura.
- (4) Pružalac platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona neće se kazniti za prekršaj iz stava 1 ovog člana ako je djelo učinjeno na području druge države članice pružanjem platnih usluga preko ogranka ili agenta u toj državi članici.
- (5) Ako je prekršaj iz stava 1 ovog člana učinio pružalac platnih usluga iz člana 175 stav 1 tač. 1 do 3 ovog zakona koji platne usluge pruža u Crnoj Gori preko ogranka ili agenta, za prekršaj će se kazniti njegov ogranak, odnosno njegov agent, novčanom kaznom od 10.000 eura do 40.000 eura.
- (6) Za prekršaj iz stava 5 ovog člana kazniće se i odgovorno lice ogranka, odnosno agenta novčanom kaznom od 2.000 eura do 4.000 eura.

### **Prekršaji drugih lica u vezi sa izvršavanjem prekograničnih platnih transakcija** **Član 184c**

- (1) Novčanom kaznom od 10.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice kao pružalac usluge preračunavanja valuta na bankomatu ili na prodajnom mjestu, ako:
  - 1) prije iniciranja platne transakcije platioca ne informiše o ukupnoj naknadi za preračunavanje valuta u vidu procentnog dodatka u odnosu na posljednji dostupni referentni devizni kurs za euro koji je izdala ECB (član 172a stav 1);
  - 2) prije iniciranja platne transakcije ne pruži platiocu informacije o iznosu koji bi trebao platiti primaocu plaćanja u valuti koju koristi primalac plaćanja i o iznosu koji bi trebalo da plati platilac u valuti računa platioca (član 172a stav 4);
  - 3) prije iniciranja platne transakcije ne obavijesti platioca o mogućnosti plaćanja u valuti koju upotrebljava primalac plaćanja i o mogućnosti da valute naknadno preračuna pružalac platnih usluga platioca (član 172a stav 6);
  - 4) ne pruži platiocu informacije iz člana 172a stav 1 i st. 4 do 6 ovog zakona na trajnom mediju nakon iniciranja platne transakcije (član 172a stav 7).
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pravnog lica iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom od 2.000 eura do 4.000 eura.
- (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 2.000 eura do 4.000 eura.

### **Prekršaji pružalaca platnih usluga u vezi sa izvršavanjem kreditnih transfera i direktnih zaduženja** **Član 184č**

- (1) Novčanom kaznom od 10.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pružalac platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 i člana 175 stav 1 tač. 1 do 3 ovog zakona, ako:
  - 1) kao pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, koji je u okviru platne šeme dostupan za nacionalne kreditne transfere, nije dostupan i za kreditne transfere koje inicira platilac čiji je pružalac platnih usluga iz države članice u skladu sa

- pravilima platne šeme koja se primjenjuje na nivou Evropske unije (član 180e stav 1);
- 2) kao pružalac platnih usluga platioca, koji je u okviru platne šeme dostupan za nacionalna direktna zaduženja, nije dostupan i za direktna zaduženja koje inicira primalac plaćanja čiji je pružalac platnih usluga iz države članice u skladu sa pravilima platne šeme koja se primjenjuje na nivou Evropske unije, ako je platilac potrošač (član 180e stav 2);
  - 3) za izvršavanje kreditnih transfera ili direktnih zaduženja koristi platne šeme koje ne ispunjavaju sve uslove iz člana 180f stav 1 ovog zakona,
  - 4) na transakciju direktnog zaduženja primijeni višestranu međubankarsku naknadu ili drugu ugovorenu naknadu s istom svrhom ili dejstvom (član 180g stav 1);
  - 5) odredi višestranu međubankarsku naknadu za R-transakciju suprotno uslovima propisanim članom 180g stav 2;
- (2) Izuzetno, pružalac platnih usluga ne čini prekršaj iz stav 1 ovog člana ako je, u slučajevima kada je to ovim zakonom dozvoljeno, sa korisnikom platnih usluga ugovorio drukčije nego što je propisano ovim zakonom.
- (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pružaoca platnih usluga iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom od 2.000 eura do 4.000 eura.
- (4) Pružalac platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona neće se kazniti za prekršaj iz stava 1 ovog člana ako je djelo učinjeno na području druge države članice pružanjem platnih usluga preko ogranka ili agenta u toj državi članici.
- (5) Ako je prekršaj iz stava 1 ovog člana učinio pružalac platnih usluga iz člana 175 stav 1 tač. 1 do 3 ovog zakona koji platne usluge pruža u Crnoj Gori preko ogranka ili agenta, za prekršaj će se kazniti njegov ogranak, odnosno njegov agent, novčanom kaznom od 10.000 eura do 40.000 eura.
- (6) Za prekršaj iz stava 5 ovog člana kazniće se i odgovorno lice ogranka, odnosno agenta novčanom kaznom od 2.000 eura do 4.000 eura.

**Prekršaji drugih lica u vezi sa izvršavanjem kreditnih transfera i direktnih zaduženja**  
**Član 184c**

- (1) Novčanom kaznom od 10.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:
- 1) kao platilac koji izvršava kreditni transfer primaocu plaćanja čiji je račun za plaćanje otvoren u nekoj od država članica, navede tu državu članicu, u slučaju da je račun za plaćanje primaoca dostupan u skladu sa članom 180d ovog zakona (član 180h stav 1);
  - 2) kao primalac plaćanja koji prihvata kreditni transfer ili koristi direktno zaduženje za naplatu novčanih sredstava od platioca koji ima račun za plaćanje otvoren u državi članici, navede tu državu članicu, u slučaju da je račun za plaćanje dostupan u skladu sa članom 180e ovog zakona (član 180h stav 2).
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pravnog lica iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom od 2.000 eura do 4.000 eura.
- (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 2.000 eura do 4.000 eura.“

### **Član 33**

Poslije člana 191b dodaje se novi član koji glasi:

#### **“Donošenje podzakonskih akata**

#### **Član 191c**

Podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona Centralna banka donijeće u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

### **Član 34**

Član 193 mijenja se i glasi:

„Odredbe člana 56g stav 4 tačka 3, člana 79 stav 3 tačka 2, člana 142a stav 5, člana 147a, člana 155 stav 2, člana 156, člana 157 stav 3 i čl. 171 do 180i ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“

### **Član 35**

Član 193e mijenja se i glasi:

#### **“Prestanak važenja odredaba ovog zakona danom pristupanja Crne Gore**

#### **Evropskoj uniji**

#### **Član 193e**

Odredba člana 56u stav 3 i člana 61a ovog zakona primjenjivaće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.”

### **Član 36**

Poslije člana 193f dodaju se dva nova člana koja glase:

#### **“Usklađivanje poslovanja u vezi sa izvršavanjem instant kreditnih transfera**

#### **Član 193g**

(1) Pružaoci platnih usluga iz člana 4 stav 1 tačka 1 ovog zakona, dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama čl. 56g do 56i, člana 56t, člana 56u i člana 56v ovog zakona u roku od osam dana od dana uspostavljanja infrastrukture za funkcionisanje platnog sistema za izvršavanje instant kreditnih transfera.

(2) Pružaoci platnih usluga iz člana 4 stav 1 tačka 1 ovog zakona, dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama čl. 56j do 56š ovog zakona u roku od devet mjeseci od dana uspostavljanja infrastrukture za provjeru primaoca plaćanja.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, pružaoci platnih usluga iz člana 4 stav 1 tačka 1 ovog zakona dužni su da izvršavanje naloga za plaćanje u okviru paketa naloga, usklade sa odredbama čl. 56 do 56š ovog zakona u roku od 18 mjeseci od dana uspostavljanja infrastrukture za provjeru primaoca plaćanja.

### **Odložena primjena**

#### **Član 193h**

(1) Odredba člana 56g stav 5 ovog zakona primjenjivaće se nakon devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Odredbe člana 56h, člana 56i, člana 64 stav 6, člana 142a st. 1 do 4 i st. 6 do 12 i člana 148 stav 2 tačka 3 primjenjivaće se nakon 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

### **Član 37**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

## IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

### NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 15.04.2026. godine do 08.05.2026. godine

**Način sprovođenja javne rasprave** (održavanje okruglih stolova, tribina i prezentacija, sa navedenim mjestom i datumom održavanja; dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku, sa navedenim načinom i rokom dostavljanja):

- Dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku

**Ovlašćeni predstavnici ministarstva koji su učestvovali u javnoj raspravi:**

- Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politika.

**Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi:**

- Obavještenje o javnoj raspravi je dostavljeno svim bankama u Crnoj Gori, Centralnoj banci Crne Gore, Udruženju banaka i Komisiji za tržište kapitala i Agenciji za nadzor osiguranja.
- U toku trajanja javne rasprave dostavljene su primjedbe i sugestije sljedećih učesnika:

- 1) Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica;
- 2) Erste banka AD Podgorica.

**Rezime dostavljenih primjedbi, predloga i sugestija, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja:**

Sve dostavljene primjedbe na Nacrt zakona pažljivo su razmotrene. U nastavku se daju sljedeća obrazloženja za prihvatanje ili neprihvatanje pojedinačnih primjedbi, predloga i sugestija:

#### 1. Primjedbe, predlozi i sugestije Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica

- **Primjedba/predlog/sugestija 1:** Instant kreditni transferi u okviru paketa naloga (Član 56I stav 4)

Pojam koji se koristi u stavu 4 člana 56l „gotovo podudaranje” imena primaoca plaćanja i IBAN-a nije dodatno tehnički pojašnjen.

Razmotriti definisanje osnovnih kriterijuma ili principa za utvrđivanje „gotovog podudaranja”, ili kroz smjernice ili podzakonski akt propisati prihvatljive metodološke pristupe, uz primjenu proporcionalnog i risk-based pristupa.

U praksi, odstupanja u nazivu primaoca mogu nastati usljed: različitih oblika pravnog imena ili skraćenih naziva, korišćenja srednjeg imena. Bez jasnog standarda postoji rizik neujednačenog tumačenja, različite primjene među pružaocima platnih usluga i pravne nesigurnosti u nadzornom ili sudskom postupku.

**- Odgovor: Navedeni predlog se ne prihvata.**

**Obrazloženje:** Odredbama člana 56l stav 4 Nacrta zakona propisano je da ako se ime primaoca plaćanja i IBAN koje je dostavio platioc gotovo podudaraju, pružalac platnih usluga dužan je da platiocu navede ime primaoca plaćanja povezano sa IBAN-om koji je dostavio platioc.

Dakle, članom 56l stav 4 Nacrta zakona se u potpunosti izvršilo usklađivanje sa Regulativom (EU) 2024/886 u pogledu instant kreditnih transfera u eurima. Obzirom da ova provjera podrazumijeva komunikaciju između banaka u pogledu poklapanja imena, odnosno naziva za pravna lica i broja računa, a da banke već imaju razrađene standarde vezano za unošenje tog podatka, cijenimo da nema prostora za dodatnim preciziranjem, odnosno definisanje osnovnih kriterijuma ili principa za utvrđivanje značenja izraza „gotovo se podudaraju”.

→ **Primjedba/predlog/sugestija 2:** Provjera putem drugih identifikatora za nepotrošače (član 56lj)

Jasnije normirati obavezu informisanja platioca u slučajevima kada provjera nije moguća zbog nedostatka pouzdanih podataka, kako bi se izbjegao lažni osjećaj sigurnosti.

Primjena ove odredbe člana 56lj zavisi od raspoloživosti registarskih ili poreskih podataka kod pružaoca platnih usluga primaoca, koji u praksi često nijesu standardizovani, niti ažurni.

**- Odgovor: Navedeni predlog se ne prihvata.**

**Obrazloženje:** Odredba člana 56lj stav 1 Nacrta zakona odnosi se na mogućnost banke platioca da omogući kanal, kojim bi se, za plaćanja prema primaocu plaćanja koji se ne smatra potrošačem, inicirali nalozi za plaćanje uz navođenje IBAN-a i podatka kao npr. registracioni ili poreski broj). Prethodno važi u situaciji kada pružalac platnih usluga primaoca plaćanja raspolaže tim podatkom.

Članom 56lj Nacrta zakona se u potpunosti izvršilo usklađivanje sa Regulativom (EU) 2024/886 u pogledu instant kreditnih transfera u eurima. Kako je u pitanju opcija koja

zavisi i od banke primaoca plaćanja i od banke platioca, do momenta obezbjeđivanja potpune sigurnosti u dobijene podatke, nijedna banka nema obavezu omogućavanja ovakve provjere, pa nema potrebe za izmjenom odredbe.

→ **Primjedba/predlog/sugestija 3:** Naknade za kreditne transfere i provjeru primaoca plaćanja (član 56u)

Radi pravne sigurnosti, predlažemo preciziranje da se zabrana naplate odnosi na krajnjeg korisnika platnih usluga - platioca, kako bi se izbjegla mogućnost preširokog tumačenja i nenamjernog obuhvata međubankarskih ili B2B odnosa.

Član 56u stav 2 propisuje zabranu naplate usluge provjere primaoca plaćanja, bez preciziranja subjekta prema kojem se zabrana odnosi.

- **Odgovor: Navedeni predlog se ne prihvata.**

**Obrazloženje:** Odredbama člana 56u stav 2 Nacrta zakona propisano je da pružalac platnih usluga ne smije da naplati uslugu provjere primaoca plaćanja iz člana 56j ovog zakona.

Kako je pomenutim članovima u potpunosti izvršeno usklađivanje sa Regulativom (EU) 2024/886 u pogledu instant kreditnih transfera u eurima, kao i da Regulativa ne daje usmjerenje u dijelu B2B plaćanja, predlog se ne može prihvatiti.

→ **Primjedba/predlog/sugestija 4:** Član 33 Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu — stav 2 člana 193

U prelaznim odredbama u stavu 2 člana 193 Zakona koristi se formulacija „odredba člana 56h, člana 56i...“, pri čemu se riječ „odredba“ koristi u jednini. Imajući u vidu složenost ovih članova, smatramo da bi eventualno eksplicitno pojašnjenje da se rok primjene odnosi na sve njihove stavove dodatno unaprijedilo pravnu sigurnost.

U skladu sa zakonodavnom tehnikom, ovakvo upućivanje tumačimo kao primjenu cijelog člana kao normativne cjeline. Smatramo korisnim da se u postupku javne rasprave ovakvo tumačenje i potvrdi radi obezbjeđivanja pravne sigurnosti prilikom primjene odredbi ovog člana u praksi.

- **Odgovor: Navedeni predlog se prihvata.**

**Obrazloženje:** U prelaznim odredbama, u člana 193 stav 2 Nacrta zakona, ispravljena je tehnička greška na koju je ukazano.

→ **Primjedba/predlog/sugestija 5:** Usklađivanje poslovanja u vezi sa izvršavanjem instant kreditnih transfera (član 193f)

Odredba stava 1 člana 193f kojom je propisano da „Pružaoци platnih usluga iz člana 4 stav 1 tačka 1 ovog zakona, dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama čl. 56g

infrastrukture. Imajući u vidu da su svi budući obveznici ovog zakona dio radne grupe za TIPS Clone implementaciju, koju je formirala i vodi Centralna banka, kao i da na dnevnom nivou izvještavaju, prate i sprovode aktivnosti vezane upravo za uspostavljanje ove infrastrukture, svim bankama, odnosno obveznicima početku rada TIPS Clon će nesporno biti poznat.

Smatramo da je navedeni pojam dovoljno i nesporno utvrđuje trenutak od kojeg počinju teći rokovi za usklađivanje iz člana 193f Nacrta zakona, iz kojeg razloga se predlog za dodatno normativno pojašnjenje ne prihvata.

## **2. Primjedbe, predlozi i sugestije Erste banke AD Podgorica**

→ **Primjedba/predlog/sugestija 1:** Potrebno je dodatno precizirati momenat primjene obaveza iz člana 56h Zakona o platnom prometu, koje se odnose na ograničenja iznosa instant kreditnih transfera, imajući u vidu odloženu primjenu propisanu članom 193 stav 2 i pristup usklađivanja predviđen članom 193f Nacrta zakona.

Član 193 stav 2 predviđa da se odredba člana 56h primjenjuje nakon isteka roka od 18 mjeseci od dana stupanja zakona na snagu, dok član 193f uvodi posebne rokove za usklađivanje poslovanja pružalaca platnih usluga, vezane za uspostavljanje infrastrukture za instant kreditne transfere. Istovremena primjena ove dvije odredbe može dovesti do različitih tumačenja u pogledu obaveze neposredne primjene člana 56h od dana početka rada TIPS Clone sistema. Preciziranje ovog pitanja doprinijelo bi pravnoj sigurnosti i ujednačenoj primjeni propisa.

- **Odgovor: Navedeni predlog se ne prihvata.**

**Obrazloženje:** Odgovor se daje u odnosu na strukturu odredaba Nacrta koja je bila postavljena na javnu raspravu. Napominjemo da je izvršena dodatna redakтура kojom je dodat jedan član i izvršena renumeracija ostalih članova, a izvršena je i izmjena u odredbama čl. 33 do 35 Nacrta, tako da su to sada čl. 34 do 36.

Članom 193a stav 2 Nacrta zakona izričito je propisano da će se odredbe člana 56h primjenjivati 18 nakon mjeseci od dana stupanja na snagu zakona, čime je jasno određen trenutak početka primjene predmetnih obaveza.

Istovremeno, članom 193f uređuje se rok za usklađivanje poslovanja pružalaca platnih usluga sa odredbama koje se odnose na izvršavanje instant kreditnih transfera, u odnosu na uspostavljanje odgovarajuće infrastrukture za funkcionisanje platnog sistema (tačnije navedenim članom se definiše samo tehnički rok usklađivanja, nakon nastupanja primjene). Navedena odredba ima za cilj uređivanje tehničkog i operativnog usklađivanja pružalaca platnih usluga i ne utiče na rok početka primjene materijalno-pravnih obaveza propisanih članom 193a stav 2 Nacrta zakona.

Polazeći od navedenog, bez obzira na različit pristup u definisanju momenta stupanja na snagu i početka primjene u donosu na obavezu usklađivanja sa drugim obavezama, smatramo da su odredbe Nacrta zakona dovoljno precizne i da ne postoji pravna nejasnoća u pogledu trenutka primjene obaveza iz člana 56h Zakona o platnom prometu.

→ **Primjedba/predlog/sugestija 2:** Predlaže se normativno pojašnjenje pojma „dan uspostavljanja infrastrukture za funkcionisanje platnog sistema za izvršavanje instant kreditnih transfera“ iz člana 193f Nacrta zakona.

Član 193f definise početak rokova za usklađivanje poslovanja za dan uspostavljanja infrastrukture, ali navedeni pojam nije jasno definisan u tekstu Nacrta zakona. Radi izbjegavanja različitih tumačenja u praksi, potrebno je pojasniti da li se ovaj dan odnosi na tehničku spremnost infrastrukture, dan donošenja formalne odluke nadležnog organa ili dan faktičkog početka pružanja usluge instant plaćanja krajnjim korisnicima.

- **Odgovor: Navedeni predlog se ne prihvata.**

**Obrazloženje:** Pod pojmom „dan uspostavljanja infrastrukture za funkcionisanje platnog sistema za izvršavanje instant kreditnih transfera“ podrazumijeva se uspostavljanje TIPS Clone infrastrukture. Dakle, početak rada TIPS Clona, smatraće se prvim danom uspostavljanja ove infrastrukture. Imajući u vidu da su svi budući obeveznici ovog zakona dio radne grupe TIPS Clone i da na dnevnom nivou izvještavaju, prate i sprovode aktivnosti vezane upravo za uspostavljanje ove infrastrukture, isti će na adekvatan način biti obaviješteni i nesporno znati trenutak finalizacije aktivnosti i očekivani početku rada.

Navedeni pojam je dovoljno odrediv i omogućava nesporno utvrđivanje trenutka od kojeg počinju teći rokovi za usklađivanje iz člana 193f Nacrta zakona, iz kojeg razloga se predlog za dodatno normativno pojašnjenje ne prihvata.

→ **Primjedba/predlog/sugestija 3:** Predlaže se dodatno pojašnjenje primjene odredaba kojima se uređuje rok za izvršenje instant kreditnih transfera i obaveza povraćaja sredstava u slučaju neblagovremenog prijema potvrde o izvršenju, naročito u pogledu situacija u kojima potvrda ili sredstva budu zaprimljeni nakon isteka propisanog roka.

Prema Nacrtu zakona, ukoliko pružalac platnih usluga platioca u roku od deset sekundi ne primi potvrdu da su sredstva stavljena na raspolaganje primaocu, dužan je da odmah vrati račun platioca u stanje u kojem bi bio da transakcija nije izvršena. Međutim, tekst zakona ne razjašnjava postupanje u situacijama kada su sredstva stvarno primljena na račun primaoca, ali je potvrda o izvršenju zaprimljena sa zakašnjenjem. Radi pravne sigurnosti i ujednačene primjene propisa, predlaže se preciziranje da li se u takvim slučajevima transakcija smatra izvršenom i konačnom, imajući u vidu princip neopozivosti instant kreditnih transfera, kao i način postupanja u vezi sa eventualnim naknadnim prilikama ili korekcijama koje mogu nastati usljed tehničkog kašnjenja potvrde.

- **Odgovor: Navedeni predlog se ne prihvata.**

**Obrazloženje:** Članom 56g u potpunosti je izvršeno usklađivanje sa Regulativom (EU) 2024/886 u pogledu instant kreditnih transfera u eurima. Situacija opisana u komentaru, kada u roku od deset sekundi banci platioca ne stigne potvrda da su sredstva stavljena na raspolaganje primaocu, može biti uzrokovana jedino tehničkim problemom u funkcionisanju infrastrukture, a ta vrsta pitanja izlazi van opsega regulative. Ovaj pristup isti je kao u državama članicama, kod kojih se Regulativa 2024/886 nije prenosila u nacionalno zakonodavstvo, budući da je neposredno primjenljiva i funkcionira kroz infrastrukturu za instant kreditne transfere TARGET Instant Payment System (TIPS). Eventualne instrukcije za tehničko funkcionisanje TIPS Clone infrastrukture u kojoj će se izvršavati ovi kreditni transferi biće praćeni odgovarajućim instrukcijama CBCG.

Iz navedenog razloga, predmetna primjedba se ne prihvata.

- **Primjedba/predlog/sugestija 4:** Predlaže se dodatno pojašnjenje primjene Obaveze provjere primaoca plaćanja. Naime, CRTR kao baza podataka o transakcionim računima pravnih lica je u pojedinim zemljama dostupna bankama i razmjena podataka se vrši na dnevnom nivou. Na taj način je VOP olakšan za provjere primaoca-pravnih lica jer postoji mogućnost interne provjere. Da li se izmjenama Zakona može navesti i ova opcija, te javnost CRTR-a?

- **Odgovor: Navedeni predlog se ne prihvata.**

**Obrazloženje:** Odredbama člana 56j Nacrta zakona propisana je obaveza pružaoca platnih usluga platioca da, na zahtjev platioca, omogući uslugu provjere primaoca plaćanja prije davanja mogućnosti autorizacije kreditnog transfera, nezavisno od kanala iniciranja plaćanja, čime se obezbjeđuje dodatni nivo sigurnosti u izvršavanju platnih transakcija.

U tom kontekstu, Centralni registar transakcionih računa (CRTR) iz člana 65a Zakona o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13, 111/22, 15/25, 140/25) – (u daljem tekstu: Zakon), koji predstavlja jedinstvenu bazu podataka o, između ostalog, transakcionim računima i njihovim vlasnicima, samo je jedan od načina na koji može biti omogućena provjera primaoca plaćanja.

U skladu sa Zakonom, CRTR je javan u dijelu podataka koji se odnose na pravna lica i preduzetnike, pa su ti podaci dostupni javnosti. Shodno tome, eventualna odluka da se primjena VoP (*Verification of Payee*) mehanizma veže za CRTR ne bi, u dijelu podataka o pravnim licima i preduzetnicima, donijela promjenu postojećeg režima javnosti podataka iz člana 65a Zakona.

Dodatno, važno je istaći da se, pored opcije provjere primaoca plaćanja putem CRTR-a, paralelno odvijaju aktivnosti vezane za priključenje na evropsku VoP šemu koju vodi Evropski savjet za plaćanja (EPC). Centralna banka Crne Gore će aktivno pratiti proces odobravanja non-EU SEPA članicama da ovu šemu koriste i

za nacionalna plaćanja, što će u perspektivi omogućiti najbolji način standardizacije ovog servisa.

Iz navedenih razloga, predlog se ne prihvata.

→ **Primjedba/predlog/sugestija 5:** U članu 64 stav 3 propisano je da platne institucije i institucije za elektronski novac ne mogu otvarati transakcione račune korisnicima platnih usluga. Istovremeno, izmjenama člana 65 uvodi se obaveza da platne institucije i institucije za elektronski novac vode registre transakcionih, odnosno drugih računa za plaćanje svojih korisnika platnih usluga. Predlažemo da se u tekstu zakona izričito precizira da li platne institucije mogu otvarati račune za plaćanje, koje vrste računa mogu otvarati, kao i da se jasno razgraniči pojam „transakcionog računa” od drugih računa za plaćanje, kako bi se obezbijedila jasna i jednoznačna primjena zakona.

- **Odgovor: Navedeni predlog djelimično se prihvata.**

**Obrazloženje:** Članom 62 Nacrta zakona propisana je opšta kategorija “računa za plaćanje” koje otvaraju i vode svi pružaoci platnih usluga. Isti termin koristi se za račune koje otvaraju i vode platne institucije, dok, u skladu sa članom 64 stav 1 Nacrta zakona, transakcione račune otvaraju i vode isključivo kreditne institucije.

Navedeno ne predstavlja odstupanje od trenutno važećeg zakonskog okvira. Dio odredaba važećeg člana 64 Zakona prenijet je u član 62 tog zakona iz razloga potpunijeg okvira za sve kategorije računa za plaćanja, dok u suštini ne čini razliku u vrsti ili karakteristikama računa koje mogu otvarati različite vrste pružalaca platnih usluga.

Međutim, u cilju jasnije primjene zakona i razgraničenja vrsta računa, izvršiće se izmjene člana 64 i 65 Nacrta zakona.

Naime, odredba člana 62 stav 5 Nacrta zakona koja se odnosi na status depozita po viđenju prenijeće se u član 64 Nacrta zakona koji se odnosi na transakcione račune. Takođe, obaveza iz člana 65 stav 3 Nacrta zakona preciziraće se na način da se odnosi samo na pružaoce platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 i 4 Zakona.

→ **Primjedba/predlog/sugestija 6:** Predlaže se da se zakonom izričito precizira momenat početka obavezne primjene IBAN standarda u nacionalnom platnom prometu, kao i da se jasno uredi prelazni režim primjene do tog momenta.

- **Odgovor: Navedeni predlog se ne prihvata.**

**Obrazloženje:** Zakonom se ne tretira eksplicitno način otvaranja transakcionih računa za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija i način određivanja broja računa. Treba imati u vidu da ovim izmjenama nije obuhvaćena odredba člana 61 stav 1 tačka 1 Zakona, kojom je propisano je da nakon prijema novčanih sredstava po osnovu međunarodne platne transakcije pružalac platnih


usluga primaoca plaćanja može isključivo da primljena sredstva prenese na transakcioni račun primaoca plaćanja za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija.

Kako tehnička pitanja nijesu predmet uređenja ovog zakona, pitanje tranzicije sa BBAN formata na IBAN format bice uređeno naknadno, kroz novi set izmjena ovog zakona, kao i izmjenama podzakonskih akata, o čemu će kreditne institucije biti blagovremeno obaviještene.

**Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja:** Podgorica, 20.05.2026. godine

**Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrtu zakona, odnosno strategije:**

- Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politika.

  
Potpis ministra, odnosno rukovodioca  
organizacione jedinice ministarstva koja je  
odgovorna za pripremu nacrtu zakona, odnosno  
strategije

  
Potpis predstavnika Centralne banke Crne Gore